

t7_fintopo4
(TMMN9PSrbofGnhBmdze2ujjw3o6NtPJ4cFX)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_orders_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_fin_topo : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_fintopo4 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_xboole_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k12_fin_topo : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k9_fin_topo : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_orders_2 X0)) \Rightarrow ((v1_fin_topo \\ X0) \Leftrightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow \\ (k9_fin_topo X0 X1 = k12_fin_topo X0 X1))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_orders_2 X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (\forall X2. \\ (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow ((r1_fintopo4 \\ X0 X1 X2) \Leftrightarrow ((r1_xboole_0 (k9_fin_topo X0 X1) X2) \wedge (r1_xboole_0 X1 \\ (k9_fin_topo X0 X2)))))) \end{aligned} \quad (2)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l1_orders_2 X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (\forall X2. \\ (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow ((v1_fin_topo \\ X0) \Rightarrow ((r1_fintopo4 X0 X1 X2) \Leftrightarrow ((r1_xboole_0 (k12_fin_topo X0 X1) \\ X2) \wedge (r1_xboole_0 X1 (k12_fin_topo X0 X2)))))) \end{aligned}$$